


Proletare həmu wəlata, jək bın!

# QANUNNƏMA

Malhəbuna artela gynditije bər bın cəv.

Hatije qəbul kığıln dən həmçəvata kolxozvane dərbdar həmtəvaqije  
dydada u hatiə həq kığıne alije şewra Komisare Çımaşte u Mər  
kəzkomə F. K. (b) həmtəvaqije, 17-e məha səbate 1935-e sale.



Nəşra gynditije

1935

Rəwan



1935

6

Proletare hemu wəlata, jek bən!

338.1 v.

# QANUNNƏMA

Malhəbuna arteja gynditije bər bə əvv.

Hatije qəbul kırıb də həmçəvadə kolxozvane derbdar həmtəvaqfı  
dydada u hatije həq kırıne alije şewra Komisare Çımaşte u Mər  
kezkoma F. K. (b) həmtəvaqije 17-e mehä səbət 1985-e salı.

3946

Təmürə Xell Müradov  
2 - oy Pereulok Füçka  
dom 7, kv. 8  
ERÉVAN - 375078 - USSR  
Tel. 35.10.20 (mal) - 52.97.41 (kar)



540-72

1935

Rewan

Төрсүмә кыр Ҫərdoje Genço.

Redaktore çavdar A. Movsesijan. Ҫasımə Ҫəlil.

Redaktor: Həçijə Ҫəndi, Bəroje Məmo, R. Drambjan.





## QANUNA MALHƏBUNA ARTELA GYNDITİJE BƏRBƏR CƏV.

Həq biyə də həmçəvata kolxozvane dərbdar həmtəvəqiliye dydada u hatlıq qəbul kərən tərəf Komisariata çəməntə Şewrdarije u Mərkəzkoma fırqa balaşevika həmtəvaqeda 17-e məha səbate 1935-e sale.

### I.

#### Mərəm i pırgs.

1. Əm zə nəhlja . . . . . zə gynde . . . . (jan zə qızla) gyndije xəbatkar bər rəzadılyla xüə dəbən jək u tərtif dəkən artela malhəbuna gynditijə xüəlije: Dəmək bər təv həv kərəna həbuna xüə dərdajine təvajı, bər xəvata təv həvə təşkildar u həlal sekən mala kolxozvaniye, ja təvəqqa təvajı, wəki bexof bəkən altkərəna məziln təqabbiyi kulaka, təqabbiyi təmamja zə gyndije xəbatkar kar həllanija, jekbə dəzimləpən. Bexof bəkən altkərəna təqiml təqabbiyi kəsiblə u tənəbune, tarije u nəzənləje, təqabbiyi malhəbuna gynditije təkmalə hurxk, dəst binən dərdajine malhəbunən bılynd u bər we jəke bexof bəkən émre malhəbuna kolxoza e birənçi u zəf xüəş.

Rja kolxoza, təne rəkə rastə, rja sosializme jə bona gyndije xəbatkar. Uzve (həvalbənd) artele borçdarən qəwin kən artela xüə, bəxənvtən həlal, xəbate parə vəkən sər rozhəqe xəbate, xüəjikən həbuna çəməntə təvajı, ja kolxoze, maşına, traktora, rınd təşkil kən xüəjikərəna həspə: bəqədinən we borçdarije, jekbə həkymata wan pala u gyndija dədə sər wan u bər we jəke kolxoza xüə bəkən ja balaşevikije, émr zi je dəwləmənd bune.

## II Dər həq xyəlije

2. Bəre əwən xyəlija təmamıja nəfərə artele dəvə jək, sinor zərte dərdəkənən, dəvə xyəlija təvajə u dəkə-yə bın dəstə təvəqə kolxoze bona təvəjihənin danıne.

Gəwa xyəlija ky artel dədə xəyate, ysa zi təmamıja Təvəqə Şewreda xyəll ja hykymate jə, əw bə qanuna hykymata şala u gyndija be wədə bə arteleva qəwin dəbə bona xəvəntindən, həlanın danıne, demək nəkkarə be frontan, nə zi artel karə şəxyle ysa bükə, jan bə arend xyəlije bürdə hənəkə majin.

Nəhkoma Şewre Şəxylkarje dədə sər hər artele kandraxta xyəlije be wədə, bona həlanın danıne. Də we kandraxtedə kəvş dəvə sinore xyəlija artele, cəpa we, zərte xyəlije kem kırın izən tynə, le zedəkərən izənə, jan zərte xyəlija fonda hykymate jan zi zərte xyəlija təkmala jak əw naxənvitinən, le bə wi qrari, wəki təx yxəlije majin nəkənən orta sinore artele.

Zərte xyəlija təvajə səva lazımatja mala hər kolxozvanəki, başqə dəvə pərcə xyəli (bona bəstana, aqpiña, jan zi baxca).

Əva xyəlija ky te dajin kolxozvanara gərək qədərə çarek jan niy desete bə, ysa wəki zərte desetəke zedə nən-bə, əw zi lə wan nəhiia jekə məçale wanə xyəlije hənə. Le əva jəka gərək bəvə bə dəsti Komisariata xyəlije Çym-hyrjətije, bəcəp u nişandajına wan.

3. Xyəlija artele təvajil gərək tyçara kem nəvə, izən tynə, wəki zərte xyəlija artele xyəli lə wana vəgərə, jekə zərte artele dərdikənən, je ysa təne karın xyəlije həlinən zərte hykymate, wəki həjə. dedəxi zərte ja fonda hykymate.

Xyəlija artele parə vədiyyən sər dəstə u angori gyherəndənə candıne, gyherəndənə candıne u həq kırına xyəlija artele şunda, bə hər brigadəkə colba qəwin dəbə kəw-

şənəki məqimi. Lə artele həjiwannət, jekb ferme wanə məzən hənə, təne we caxe karın səba lazımatja yzve artele xyəlija bostana u baxca arzı başqəkən, wəki xyəlija wan pırrə.

### III.

## Dərhəq məçale dərdajine

4. Dikəvən təyi həbuna təvajə: — təmamja həjwanət nirkəş, haçəte rençberiye (kötən, maşinə, tərməqə həssəni, maşinə nan kytane u je dñe), dəbra həjwanət, demək əwqas ky lazıtmə bona həjwanətə təvajə, bə wera təvajı avajı, jekb lazımi mala təvajenə, əw haçət, jekb keri hasılətə ten.

Nakəvən nav həbuna təvajə əw avajı, jekb yzve kolxoze teda dəzin, bərgə male wanı arızi jə, ysa zi təv kolxoze nakən həjwanətə arzı bəsa xəbərə, ələk janə cənd pəz, tərawyl u jed maşın. Wəxte təvhəv kırına haçəte malhəbuna gynditije, də dəst yzve arteledə dəminən təne əw haçəte hurnık, jekb əwe bıxənətiñ lə sər xyəlija xyə arzı. Sədərtja artele karə bə həq başqə kə cənd həspe xəvate bona yzve artele, dərəça ky lazımi wan te.

Artel təşkil dəvə bə təv həv kırına həjwanətə hər çurəj, janə zi, wəki həjwanəti pırrə, we caxe karın təşkil kən cənd ferme həjwanətə bə ker u qədər, çurə - çurə.

5. Zə nəhiye candına nan, je candına pəmbəy, tıtu-nə, kırkərk, zəgərək, kartola, sıqla u çiye cajeda izına hər kolkozvanəki həjə, wəki xyəjı kə jək ələk, həta dy dəware hurnık, zə xənzirəke jan dyde toy bə goçije xyəva, həta 10 səri pəz u bızıñ, cıqası karın xyəjikən tərawyla, həta dəgəhlizə qəwata wan karın zə xyəra xyəjikən, ysa zi karın də mala xyə arzida həta 20 peşəkə həndəv xyəjı kən.

Zə wan nəhiye kedəre həwanəti gümrləhə u bxyə zi nəhiye xyəli candınenə, yzve kolxoza zə 2 həta 3 ələka karə də mala xyə arzida xyəjikə bona xyə, xənzə we

зъ 20 һәта 25 рәза, 2-3 ҳынзире җохъм гоçије хүәва, 2-3 сәри дәware hur, съqаси карын төrawyla u disa һәта 20 petәke hыngыv. Dыkәвнүn çerge nәhiye wa, бésa xәbәre, Qazахстан, nәhiye we duri sinor je хүәлиje пәкъje կocәrije, nәhiye Beloruslaje meşәji, je Ukrainaje, marze Chernigove, u marze Kiev, je wәlate Sibbire, duz stane Barabine u nәhiye neziki Altaje, je nәhiye marze Omъske, kome Icime u Tobolskije, nәhiye Baškiriaje ciajı, nәhiye Sibira Rohlate para weә rohlate, nәhiye rençbәrije wәlate Rohlate Dur, nәhiye wәlate Mýfrыqe կoma Valogdaje u Kolmodore.

Dы nәhiye nә կocәrije jan niv կocәrije hәjwanәt хүәjikъridа, lb қedәre әкъп чиқи peuk дыгрә db malhәbunedа, lb wedәre hәr kolxozvanәk, izna wi hәjә, wәkl db mala хүәда зъ 4 һәта 5 селәка, зъ 30-i һәта 40 рәзи, зъ 2 һәта 3 ҳынзира bъ ցоçије хүәва хүәji kә, karыn behesab tәrawyla хүәjikъn, ysa zi sъnçana, disa һәта 20 petәke hыngыv, Jane zi mәhinәkә bъ bәr, dy kәr, jan dy däva, jan dy qantыra. Өва nәhiye hanыn, jek karыn mala хүә arzida хүәji kъn: nәhiye Qazахстане կocәrije, je sәr sinora hәjwanәt хүәjikъryne, nәhiye Turkmenystane, Tacikystane, Qarakalbake, nәhiye Kirgizstanе hәjwanәt хүәjikъryne, je Orjotjaqe, Xakasiaje, para roavaji Buriat Mongoliaje, marza хүәxyәtja Kalmika, nәhiyed ciajl mәrzед хүәxyәtja Kavkasa Mýfrыqe Ç. S. S.-хүәxyәtja Däqqystane, Cecen Ingushaje, Kabardino - Balkarijaje, Karacaje u nәhiyed хүәxyәtja Osetjaje, ysa zi nәhiye ciajl Adyrbeçane, Ermәnistane u Gyrçystane

Nәhiye կocәrije hәjwanәt хүәjikъryne, kedәre candыn чиқи мәşur naqre, le hәjwanәt хүәjikъryn чије мәзъn дыгрә db malhәbuna wanda wan dera yzvә kolxoza, hәr jek зъ wan karыn db mala хүә arzidә хүәjikъn зъ 8-a һәта 10- селәка, xen зъ we hәjwanәtे hur, зъ 100-i һәта 150 рәz u възып-

тәvajı, behesab tәrawyla, (kewrişk, mrişk, kew), zы 5-a hә-ta 8 dәva u 10 hәspa. Nәhiye wanә: Qazaxъstan, nәhiye we kocәrije, nәhiye Nagajaje, nәhiye kocәrlje Buriat - Mongolia.

#### IV

### Artel u kыgъna sәdьrtja we.

6. Artel borçdarә, wәki malhabuna xуә kolkozije bъ plan bъqәdinә, bъ rasti u wәdәda bъqәdinә wan borçda-ja, jekъ hykymata pala u gyndija dыdә wan dәrhәq qәdan-dъna ma|hәbuna gynditje. Artel hыltinә sәr xуә rast qәdan-dъna plana candъne, ja şova, ja cынин, kytane, émbarkyrъpe, candъna paize, baş xуәjikъtyп u йә hәv zedә kыrъna hәj-wanәt, әva dәrәcәkә, jekъ nişan dыdъn hal u kыrъna kolxоза.

Sәdьrti u hәmu yzve kolxoze borçdarын—

a) Въlynd kыn kardajina kәwşәne kolkozije, bъ rast qәdandъna planaә rasti, bъ kыrъna şove kur u qәlandъna kок u kyrşia, рънçare bәjani zы nav kәwşәne kolxoze, bъ frә kыgъna, bъ gyhastъna rakъtyна paizә, frәkъtyна kәw-şәn, candъna basә mәrifәt, ysa zi bъ gyhdarja mәzъn hъ-lanin – danina heşnaje kulturi bъdъn sәr himәkl qәwin, bъ áyлmi wәxteda dagъtyп boqaza pәmby, aхр kыn wan kul-tura, jekъ ve jәke dыхazъn bъ pәjin u gәmara majin, wәxteda sәr tuз kыn тъqabыll tәrawyle zъrardar, wәxteda bkytyп u bәrәv kыn hasylәte u candъne, bej yndakъtyна сорәki, gәrәk wәxteda sekъn, tәmъz kыn wan cәw u ér-qa, jekъ bona kәwşәn avdanenә, baş xуәjl kыn meşә, ysa wәki deribsun nәkәvә nava meşә, bъ vanra tәvajи kolxoz borçdarыn bqәdinъn wan qanuna, jekъ nәhiye datinә peşja wan dәrhәqa agro – texnikajeda.

b) Bona candъne gәrәk benә bъzartъne тохъме başı ғызарә, wan тохъма tәmъz kыn zы gәnd u gәmәre, wәki

тохъме рънчаре бежани на да нәминә и ева тохъманә гәрек ўса бенә хүәжикъып, вәки нәјенә дьзин. и хәрав къынә, хүәжи кън сије ysada, вәки bin be gyastыне, сијизија бә и тәмъз бә, be frәкъып candына тохъмәд бәр въсъв.

с) Фырә кън candына artele въ хәсабе хүәлија artele, вәки ty хүәлија candына vala нәминә, хәта хүәлија түрлесци гәрек лә сәр хәм be халып и әв хүәлије kolxoze be hlan-n-danine.

Въ qanuna jәkbunije гәрек тәмамја nirkese kolxoze бенә хәвате, ysa zi haçate rençbәrije, тохъм и мәчал dәrdajine majin, mәsөlә, tәmamija traktora, ja kombajna u машина majin, jekъ hykymata pala u gyndija въ dәsti. Mъskәne машин—traktora дүдә сәва қомәк. Rъnd хүәжи кън male kolxoza, bu ryhbәr, bu әşja u haçat, ty derъbus nәкевә nav.

с) Тәшкіл въкъп ferme hәjwanәт, вәки мәчал hәjә, ysa zi je hәspa, въ zedә къынна hәjwanәт зъ пысләта bas, sәba wan, ferma wәxteda be lod къынне dәbr, қомәк въ-дьхизә wan yzve artele, jekъ въ dы u ryh hәlal dьхенвътын nava arteleda, ysa въкъп wәki xәbatcije ysa въвънъ хүәжি селек u dәware һур, сәва gyhdari hәjә лә сәр hәjwanәte ferma bona xalыs къынне ysa zi we gyhdarije въ-дън sәр hәjwanәте yzve arteleә arzi, wәki әв zi bәr въ xalыsije hәркън. Bexof въкъп dәreçä хүәжикъына hәjwanәт u hәkimja hәjwanәт въ qrare zootexnikije, jekъ qrar bujинә.

с) Fырә кън govәka heşnaje dәbreji candыне, bas хүәжи кън cajir cimana u әрде сәрә, қомәк въдъп wan yzva, jekъ dы xәбата arteleda въ dәrbdari dьхенвътын, hәр борче хүә dьqәdinъп, je ysa әгәр мәчал hәjә, bәr roz hәqe xәбата wanda hәjwanәт, селека, мозъка въдне, bona mala wanә arzi.

d) Peşda bədən u baş təşkil bəkən cıqıldı mal hə-buneə majin, ysa cəwa dəst dədə qarare təbiyəte, ysa zi təşkil kən dərdajine sənhətə gunditije, sənətəxanə u je majin sekən u təməz kən kyrrna, həgər məçalə də wan kyrrnada məsija bədən xüəjikçiyne u zedə kiyne.

e) Təşkil kən sekərnə avaje təvaje bona lazmatja artele, ysa cəwa qanuna kolkozejə.

ə) Bona bılsınd kırına mərifəta xəbata kolxoze gyhdarja məzən bədən sər hazır kırına kadra, hazır kən brigadira, traktorista, kombajnvara, şofera, həkimə həjwanət, bəjtəre həspa, şvanə baş, ysa zi gavana, xənzir xüəjikçija, həsək—laboratoria u kadre majin.

f) Bılsınd kən xüəstəna yzve artele dərəça kulturi-jeda, qəwin kən stəndən, u xüəndəna gazeta, kütəba, anı-na radio—kino, sekərnə klub, vəkərgəna kütəbxana u xüəndəxana, sekərnə həmtama, fırına, vəkərnə bərbərxana, təməz kən u sekən soqaqə gynd. gyhdarije bıldən sər bədəwkərəna male yzve artele, lə cole sekən təskənənə başə ronajı bona xəbata cole, wəxte xəbate xüəndən u rəhatı lə cole (shətə ky xəbat dəsəkənə).

fa) Zıpla u qızı bəkşinənə nav xəbatə təvajı, kylfətə cəv vəkəri u çerçəbandı peşda bəkşinənə sər xəvata çav-dar, həgər məçal hətə wana zə xəbata male bədən səvək kırıne, bəs éfrandına dərguşxana u baxce zijsara u jed majin.

## V.

### Dərnəq yzvtije

7. Yzve arte'e te qəbul kırıb bəsəri çəvata təvajı, -  
lək həq dəkə sədərija artele u dəkəvə navnışa yzvtije.

Yzve artele kārъn bъvъn hər xəbatcik zъ 16 salja həvrəz, cəwa mer, ysa zı zъl.

Yzve artele najenə qəbulkъgъne kulak-u təmamja wan mərja, jekъ dəngbəriñə.

Nastı — Zъ ve qanune izbn te danine tışfəki ha (ryadıspı rjoniñ),

a) Dərhəqə əwləde wan dəngbərija, jekъ dъ çergə sal bъ xəbata қardajina həmuja mъzul bunə u bъ həlali dъxəbətyon.

b) Dərhəq wan kulake bəre, jekъ əw u kylfete wan hatъbun sъrgunkъgъne, bona xəvata xуə əksi şewre u əksikolxozije, wəkise sala çiye zijina xуə təzə həlal xənvətinə, bъ xəbata xуə nişan danə, wəki pəş Hykymata Şewreda həlalıñ, je ysa kārъn nav arteleda qəbul bъn, wəki sъfəte kъrъn u xəbate wan baş zəlal bə, nişan dъn wəki əwana xуə rast kъrijə.

Əw gynđije təkmalə, jekъ dy sal bəri kətъna nav artele frotynə nırkeše xуə, həsp, ga u gameş u łożytle wan tүnə, kārъn bъkəvъn nav artele bъ we qrare, wəki nava şeş salada, par—par bъ xəbata hasyləta xуə lъ artele vəgərinən qiməte male xуəjî füroti u łożym.

8. Zъ nav artele dərxəstъna yzve artele karə bъqəwъmə təne bъ dəsti çəvüta artele təmami kedere ky həzъr bъn,<sup>2</sup> pare yzve təmamja artele. Pratakole çəvateda le bunə, cənd dəste xуə bъynd kъrijə bona dərxəstъne, cənd mъqabylli dərxəstъne bunə u dərxəstъn bona cije.

Wəki bъqəwъmə yzve dərxəstl şəkjati nəhkoma şewre şəxylkarije kə bona bəlasəbəb dərxəstъna xуə, we ca-xe təne nəhkoma şewre şəxylkarije karə wi gъli zəlalkə, ew zı həma lъbər sədre artele u dərxəstl.

## Məçale artele.

9. Jeküdökəvən artele gərək bəy pərəti zə 20 həta 40 manatı səlmijane xüə dajnır nav artele. Əva jəka bona hər maləke jə, we caxə mərəv kərə bəyherə cıka hati ıxuəje cı həbunejə. Əva səlmiane hane kəvəkən dəvə, əw ə sər ty kəsi parə vənavə, bona artele dəvə fonda təqimlə.

10. Zə qəwate həbuna yzve artele təvaje, zə car para parək, həla dəqəwəmə nivi, dəkəvə nava fonda artele təqimlə, ja na parə vəkərlyne (zə qimətə nrkeşə kəvəxəra anıñə, zə hacata, avaje malhəbune u je majin). Bəy wera təvajı sər kapitala təqimlə sələfe dəhə vələnd tənə zedə kərəne zə aliye həbuned qəwat.

I.e para majin je həbune te kərəne nəv para yzəvtiye yzve artele.

Jekə zə artele dərdökəvən, sədərtija artele həsabə yzve ysa təməz dəkə bəy pərəti. Le zə xyəlija artele xyəli le vənagərə, əw tənə kərə xyəlije həlinə zə xyəli zə silnəre artele dər. Həsabə wl pəra, cəwa qanun le vədəgərə zə kytabuna sale şunia.

11. Artel zə hasyləta xüə u zə қardajına həjwanət borçdarə bəqədinə:

a) Wəxteda u təmam bədə we borçdarije, jakb ıhyumat tarr dəkə, hasyləta gynətlije, ysa zi wəxteda lə hykymatə vədərinə toxyme ky dəjini həylanıje.

Dajine Məskəne maşın—traktora bəy zəmher dədən sər əhimə qrare bəy həvra gredajı, jakb bəy qəwata qanune jə, əfəytja lazımlı u borçdarə gredana kontraktasiya.

b) Başqə kərəna fonda toxym, ysa zi ja dəbre səba ləzəmatja təmamja sale, wəki xüejikərəna həjwanət bəxof bəvə, ysa zi gərək təxminə sale həşkiye (qylxhiye) be kərəne, hərsal gərək zə 10 həta 15-ə saləfa fonda dəbreə be xof kərəne.

с) Въ сәri چұvata тәvaje fonda komәkdarja xәbatcije sәqet, jan je ky qәwata xуә wәdәti ynda kыrьnө, ysa zi sәba kale taqet kәti, u kylfete nәfere Ordija Sor, jekъ tengasije wan hәjә, te tәşkil kыrьne әva fonda, bona eti ma u dәrguşxanә jә zi – әva fonda han въ tәmamija xуә gәrәk zъ dy sәlәfe dәrdajine zedә ninbә.

с) Въ qrare چұvata yzve artele тәvaji, başqә dъvә qәdәrә hasylat bona frotana hykymate Jane dәrхъstynä si ke, disa bona xәlit kыrьnө.

ç) Hasyleta zedә buji ja artele, ysa zi ja kardajina hәjwanәt въ tәmamija xуәva lъ sәr yzve artele tenә bәlakыrьnө, qasli roz hәqe wan.

12. Artel ze sәlmijane xуәjі xъznө buji (jekъ zъ hasylate hatijә)

а) dъdә hуkymate xәrc u xәraçl, jekъ въ qanune qrar bujә, ysa zi dъdъn dajine straxovaje.

б) Lъ sәr lazъmatja roze te xәrc kыrьnө, bәsa xәbәre bona sekъrqa haçәte rençbәrije, tәzә kыrьna wan, u lazъmatije ysa, jekъ bona xәbata roze fәrzyn.

Lъ sәr qәnç kыrьna hәjwanәtе nәxyeş, lъ pesja zъ rardare cole rәwyra şer krъn u je majin.

с) Te dadane dәjne съхъr – mәsrәfa kansillәrja artele, bona we jәke zi başqә dъbә zъ wi sәlmijane bәrәvbuji, nә zedә dy sәlef.

с) Mәçal başqә dъbъn bona lazъmatja dәrәça kulturiye, bәsa xәbәre hazъr kыrьna brigadira u cadre majin, bona dajina radioa, tәşkildarja dәrguşxana u lazъmatja majin.

ç) Sәr fonda arteleә nә parә vәkъrьneda tәmam dъvә, jakъ bona қыrin u dәstanina haçәte rençbәrijenә, ysa zi bona krina hәjwanәt, bona sekъrqa avaje тъqimi (je bona lazъmatja artelenә) Anina dar u bәre wan zъ cije majin, съхъr mәsrәfa pale ky tіlnыn, въ wera tәvajilъ xъzna gynditije vәgәrinъn hъndyk hъndyk wan dәjna, jekъ въ sale drez wana zъ xъzne hylanijә. Въ wera tәvajil lъ

sər fonda nə parə vəkərçynə səlmijan zedə dəkən zərəre ky hasyləta artele hatiјə bərəvbune, zərər 10 sələfa hətənlı 20 sələfi.

d) Əw səlmijane artelei majin (je zedəbuji), artel bələjil sər yzve xüə dəkə wəkə roz xəvata wan. Təmamja wan təşta, pərə, hasylət, haçət u jed majin dərətərə arteledə tənə pəvisandıne, həma zərər roza stəndıne.

Sədərtja artele həzər dəkə buçea həsyləta artele u xərç - məsrəfe artele je təmamja sale u we caxe əva proekta qəwata xüə dəvinə, cərəxəti kə də çəvata təmamja yzve arteledə həq dəvə.

Sədərti dəkkarə wan məçala bəxəvətiñə bərə qrare pəqytke həqbuji, jekbə dəbədçea arteledə həq bunə.

Izbyt tynnə, wəki sədərtja artele xüə səri xüə zərər budçə məsrəfa dərəçəkə bəgyuhezə sər ja dən. We caxe karrə bəkə cərəxəti, əva dəbbə bərə rəzadılyja u qrara çəvata yzve artele e təmami.

Artel səlmijane xüəji aza xüəjidəkə banke ia bərə həsəvə xüəji arzi janə zi dədə xüəjikçynə xəzna (kassa) həvəsandınedə.

Əw məçal, pərə tənə bərə həkme sədərtja artele zərər xəzne dərdəkəvə, jekbə bərə qanun te dərəxəsiñə bərə dəst kəşandına sədre artele u həsavdar.

## VII

### Təşkildartja xəbata, həq dajıq u tərbət.

13. Təmamja xəbata malhəbuna artele dəqədə bərədəste yzve artele, lə sər hime we qanune, jakbə hatiјə qəbulkəryne tərəf çəvata təmamja yzve artele.

Tənə bərə həq karçın bədəndə xəbata rençbərijeda wan mərija, jekbə sənəhəte wan u xüəncənpə wanə bəyində həjə

(Bésa xəbəre, agronom, inziner, texnik u je majin).

Pale wédəti təne we caxe izbñ həjə bıgrın, cəcaxəbata artele ysa fərzə, wəki zə qəwata yzve artele dərə, pıckarın wédəda bıqədinən, bəsa xəbəre sekçirna avaja u xəbate majin.

14. Sədrti zə yzve artele təşkil dəkə brigade xəbateə dərdajine.

Brigade candına kəwşən təşkil dəbən bəri dərkətəna candıne, qə na həja kytabuna candıne.

Kəwşəne candıne təsmilli brigada dəbən, bona hıla-nın—danina candıne. Sədrtja artele bə protokol dəsperə brigada nırkeşa, haçətə rençbərije u avaje hasyləfə u haçəta, əw cıckı lazıtmə bə wan. Brigade xüejikçirna həjwanət təşkil dəbən nə-kem bə wəde se sala.

Sədərtja artele, həjwanətə doşanı dəsperə brigada həjwanət xüejikçirja, ysa zi inventar, həjwanətə nırkeş u avaje xüejikçirna wan, bəsa xəbəre, lod, mərək, təwlə, gom u je majin.

Xəbata yzve brigada pərə vədəkə sərkare brigada.

Əw bərcdarə yzve brigada xüə baş bıdə xəbate, hər jəki zə wan xəbata qası taqətə wan bıdə u əw xəbat təmiz bıqədə. Tycara xnamti, jan mərvati bıkkəvə navxəbate.

Caxe həsab gırtına xəbate gərək rınd arzyubə qimət u mərifəta xəbate, çerçəbandıñ u qəwata myla: le kylfəte bə dy hala, ysa zi je bə dərguş lazıtmə zə xəvate səvək bıñ. Kylfəte bə dy hala zə xəbate azakıñ məhəke bəri razana wan, zə razane şunda zi məhəki azə dəmiñ, həqə xəbata wan gərək be dajine je dy məha nive rozhəqe wan.

15. Xəbata gynditlije dəvə wəkə qimətə roz həqə xəbate.

540-72  
37  
Sədərtja artele hazır dökə forma çvata artele, həq dökə plâne xəbata malhəbuna gynditije, norme dərdajina hasylate u qimətə rozhəqe.

Səba hər xəbatəkə həlal u təməz, ja yzve artele, gərək be dajin norme bəcə cıxış, bona we jəke zi fərzə wəki həsabe həjwane nırkeş, je haçəta, maşına u xyəlije be ditzne, zanlıbyn cəx halə.

Hər xəbatək, bəsa xəbəre, bona şov kırılna hektarə xyəli, jan candılna hektarək xyəli, jan qəwri təzli kırılna hektarək xyəli, ja pəmbəy, jan əmbar kırılna tonnək nan, jan məsələ zərde dərkhəstəlna sentnerəkə sylq, jan cənina hektarəkə şolək, jan səba dotılna litrək şir u xəbata majin, qimət pırx dəbbə bəcə rozhəqe, le gərək zanlıbyn cətənja xəbate, cıqası əw xəbat bəcə ker te kırılp, fərzja we bona artele cıqasə.

Sərkare brigəde nə dərəng həvtəkli çarəke həsab dökə xəbata yzve artele, we həvtijə u bəcə qrare qimət dajina roz həqe te pıvisare də dəftəra yzve arteleda ja roz həqijeda.

Sədərtja artele məhe çarəke navnişa yzve artele diwerda darda dökə u teda dənvişə roz xəvate wanə məha dərbazbuji, rəqəmə həsabe xəvata wan.

Xəbata hər yzvəkli artele təmamja sale xen zə həsabdar, əssə həq dəbbə tərəf sərkare brigade u sədre artele.

Sədərtja artele rozxəbat u rozhəqa hər yzvəkli artele bəcə navnişə wanə təvajera diwerda darda dökə nədərəng dy həvtija bəri cıvata təmamja yzve artele.

Wəki brigada candıne bəcə səri xəbata xüə baş, zə həsabe ortə zedətir məsule həltinə. Jane brigada həjwanət bəcə səri xəbata xüə baş, ysa dökə, wəki şir dajı a cələka daha zedə dəbbə, ysa zi kökbürə həjwanət, dəware xylfəki (golək) be tələfbun baş tenə xüəjikərən, wi caxı sədərtja artele lə sər rozhəqe yzve ysa həlal u dərbdar, zedə dökə 10 sələf zə təmamja rozhəqe wi, ja dərbdar brigade



baş bъ 15 sələfa, ja sədred ferme u sərkare brigade hətəni 20 sələfi.

Wəki brigada cole, ja cəndən—cənninə bъ səri xəbata xуə nə baş, məsule zъ həsabə orə kəmtyr həltinə, ysa zi brigada həjwanət, bása xəbəre şire celəka ze həsabə orə kəmtyrə, dəware goştı zarə, həjwanətə majn paknahatiñə xуejikvynə, tələfbun həbiyə, we caxə, sədrətja artele karə hətəni dəh sələfa zъ rozhəqə wana şunda bъgrə.

Məfa hasılyeta artele lъ sər yzve artele bəla dívə, te parə vəkəyňne wəkə roze xəbate wan.

16. Izbyn həjə, wəki nava saleda bъ dəjnī pərə avans zъ yzve artelera benə bərdane, nə zedə zъ 50 sələfe qazanç'a wia sale.

Wəxtə dəst pe kyrına kyjana nane həb, sədrətja artele yzve artelera bъ zъmhəre xarxne avans bər dəcə zъ 10 həjə 15 sələf, zъ fonda artele başqəji, ja ky hatiñə başqə kyrıne bona lazımatja yzve artele.

Əw artele bъ cəndənə heşnaje kulturi məzulıñ, lъ wədəre səlmijane pərəti ky zъ xəbata artele bərəvi sər həv biyə, əw səlmijan lъ sər yzve artele parə vədəvə, əw na-səkənən lъ hıvja təşnil kyrına rəmby, ja kyrkyrk, şolşk tətunə, sylqa, caje u kulture majn, jekbə təsmili hykymat dəvən, həma bъ wera təvajı nə kem həvte çarəke bona dərdajine təsmilbuji qədəra 60 sələfe səlmijane artele te parə vəkiliñne.

17. Təmamıñ yzve artele borçdarın, wəki bərk xуejikbənə həbuna xуə kolxoze u wan maşlnı hykymate, jekbə dəxənətiñ lъ kəwşəne wan, borçdarın saqləmə u həlal bъxənətiñ, bəqədiriñ təmamja xüəstiyne artele, qrare sədrətje u çəv-ta təvajı, qəwin xуejikbənə tərəbə tərətə hyndyr, rast bəqədiriñ wan xəzməta, jekbə sədrət u sərkare brigada dəsperəni wan bъ dissiplina xəbatəe qəwin.

Bona təwakəli u be dyleşti lъ həbuna təvajə nherandıñne, bejli məna məqimlə wəxtəda dərnəkəvə sər xəbate, janə xəbata kyrı beker bə, be shıstandıñne qanuna tərbət

и хəбата əрtele, sədrti yzve ysa пынз, дыдә бər çavdarıje ль сəр hime qanuna hyndyrda, бəса хəбəre, əw хəбата ky kərijə, le bekerə, çardın pe дыдә кыръп, be rozhəqe we хəбата dytaq. Borc дыдә sər, éşarət дыкъп nav çəvata təvajida, besijanət дыкъп, дыдәn sər təxte rəş, te çərm kыръпne зъ rozhəqe wi həta penç roze хəbate, зъ sər we хəbate te gyhastıп sər хəbatəkə пынз, jan въ wədəji зъ хəbate dur дыхъп.

Зъ van məçala şunda wəki yzve artele xуə rast na-  
kə, disa əw evixan u lodrə, we caxə sədrti gylje wi yz-  
ve nəsərrast datinə çvata təvajije bona зъ artele dərxəst-  
tyne

Dərxəstıп дывə въ qanuna artela malhabuna gyndi-  
tiже sər qrara пыqытка qanunəmə 8 – a.

18. Hər dýzin u xərabkərynpəkə зъ həbuna mala tə-  
vajе kolxoze, je artele, təskənəne maşin traktora, bu ha-  
çət, bu həjwanət, bu xərabkəryп, dýzina maşına, hər nə-  
jisə, əw mərlije въ xyleləti lь cope mala çymaştije təvajı  
dnıherə, je ysa tenə nas kыrъп, cəwa dəzmıпe тəxənət,  
tenə həsab kыrъп u naskıryne cəwa koməkdare dəzmı-  
ne sъnъfe.

Əw mərlije ky wa въ nhəqı dşəhətinən qanuna hime  
mala kolxoze, sədrtja artele je ysa dыdə sude u bı zagu-  
na hykymata paşa u gynətija ləpə bərk, gynə lь wan te  
bərine.

## VIII

### Sərkəci kыгъна şəxyle artele.

19. Sərwerije lь şəxyle artele дыкə çvata yzve artele  
təvajı, le зъ çvata təvajı həta çvata lь pəj hatıne -dın,  
sərwertiже lь şəxyle artele дыкə sədrtja artele.

20. Organa artele ləpə въlnd çvata təmamja artelesə.

Çvata təvajı.

a) Te въzartıпe sədre artele, sərwerti u komisja le  
mherandıпa şxyl.

Soz tynə, wəki navnişa komisia le nherandıne te həq kyrnye tərəf nəhkoma şewre şaxylkarijeda.

b) Dəqəwəmə qəbulkыryna yzve təzə u dərkəstınya yzve artele, tərəf arteleda.

c) Həq dökə plana sale, ja dərdajine, həsabe səlmijanə ky te hyndyr u ysa zi jek zə hyndyr dərdəkəvə.

Plana cekyrna avaja, norme dərdajine u qılməte xəbata rozhəqe bə rozhəqije.

c) Həq dökə qrare bə məskəne maşın traktorara gredaji.

c) Həq dökə həsabdarja sədrtije təmamija sale, bə fikkərdajina komisia le nherandıne borçdar, ysa zi dərhəq kampanije malhəbuna gynditije.

d) Te həq kyrny capa fondça çurə—çurə, ysa zi capa hasyət u pəre rozhəqe, jekbə bona hər xəbata hər rozhəqiqatja yzve artele jə.

e) Həq dökə qanuna tərbətə arteleə hyndyr.

Əya pıqıtkə qanune bə təmamija xüəba, jekbə qrar bunə tərəf sədərtja arteleda, bej həq kyrnyna çvata arteleə təmamiñ ökarın benə qədandıne, gərək çvata təmamivan pıqıtkə həq kə.

Wəxte kib nivə yzve artele lə çvata təvajida hazırıñ, çvata həmuja te həsav kyrnyne qanuni u dökəkə həmu pırsə zəlal kə, xən zə pırsa bıbzartınya sədrtja u sədre artele, ysa zi xən zə pırsa dərkəstınya yzvəke zə artele, u zə pırsa cıqas buna fonde çurə — çurə, le səbə kəvş kyrnyna wan pırsa lazıtmə çvate həmujudə qə na zə separe yzve artele dy pare we əhəzər bən çvateda.

Çvate təvajlı qrare xüə dərdəkə bə dəng dajına gələka bə dəngdajına vəkəriva.

21. Bona peşdabırgınya şaxyle artele çvata təmamija yzve artele wəde dy salıva sədərti dəbbəzərə zə 5—9 nəfəri, bə angori məznaaja artele.

Sədrtja artele organa şəxylərije artelejə u peşjá çəvate təmamja yzve artele çavdarə bona xəvata artele, ysa zi çavdarə peşbəri hıkmətə bona qədandınya borçdartja hıkmətə.

22. Bona sərkərja hər roziye, xəvata brigadire artele, ysa zi bona nherandıň u qədandınya qrare hər roziye ja sədrtja artele, çəvata təmamja yzve artele sədr dəbbəzərə bona artele, jekc bə wera təvajidbəsədredə sədərtija artele.

Sədr borçdarə çvata sədərtije gazi kə nə kem məhə dy çara bona le nherandınya şəxyle roze u bona qrar dərhəstınya səba wən şəxyla.

Bona koməkdajna sədr zə yzve sədərtije koməkdare sədr te bəzartıne, bə peşdanına sədr.

Koməkdare sədr gərək wəxte həmu xəvatkыrına xüə bə nişandajna sədre artele əvhəbətə.

23. Sərkəre u brigadire ferma xüəjikkyrına həjwanət tənə kəvş kyrıne zə aliye sədrtja artele nə kem bə wəde dy saliva.

24. Bona həsabdartije u bona həsabgırıtya həbune, sədrti zə yzve artele həsabdar dəbbəzərə jan təklif dəkə, həsabdar həsaba xüəj i dəkə bə form u qanune kəvş bujiva u bə çarəkeva bən əxtijarja sadre artele u sədrtja artele jə.

Tyçara əxtijara həsabdar tynə bə səri xüə məçale artele bəxəvətinə, avansa bədə u xərc kə zə fonda hasy-lətə. Əxtijare hanana dəgħiżżeen tənə sədrtja artele u sədre artelera. Қаçqzed isbatlı je xərc məsref kyrıne tənə qol kyrıne, xən zə həsabdar, zə aliye sədre artele jan koməkdare wi.

25. Komisja le nherandınya le dənərə u səbut dəkə təmamja xəvata sədrtja artele ja həbune u finanse, dnerə u səbut dəkə cəqas pərə u cəqas hasyət hatınə stəndınya, gəlo əw dəşk bə qrar—qanun hatınə pəvisandınya nav artele, gəlo xərc—məsref bə qanuni hatınə kyrıne

jane na, gəlo bə gyhdajinəkə baş həbuna artele hatlıx  
xuəjikyrne, gəlo zə məçale həbuna artele dəziti nəkkyr-  
nə, derəs nəkkyrənə u jed məjin, gəlo artel borçdarja xuə  
bər hıkmate cəwa dəqədini, dəjne xuə cəwa dədə u zə  
dəjndare artele dəjne xuə cəwa bərəv dəkə?

Bə wera təvajı komisia le nherandıne jəko — jəko hə-  
save artele u yzve waşa le dnerə u səbut dəkə, əjan də-  
kə həsave kem, rast nənəvisandına u həsav nəkkyrına  
təzə xəvate, ysa zi hər qəwəmandına, ky wəxteda həsav  
nəkkyrənə u qəwəmandıne başqə, jekə kara artele u yz-  
ve artele danə ləqandıne.

Komisia le nherandıne, le dənerə u səbut dəkə xə-  
vata artele sale 4 çar. Komisia le nherandıne fəkъra xuə  
paşın dəbezə dərhəqə həsabdartıja saleə sədrtja artele, ja-  
ky te danıne nəv çvata təvajida, jaky çvate həmija də-  
bəhizə zə həsabdartıja sədrtja artele şunda. Gli — gotne  
Komisia le nherandıne zə aliye çvate təmamja artele te  
məhkəm kırıne.

Komisia le nherandıne bona xəvata xuə, bər çvata  
təmamja artele həsabdare.



## **NAVNIŞE MƏQALA.**

	<b>Bu</b>
1. Mərəm u pırs	5
2. Dərhəq xyəlije	6
3. Dərhəq məçale dərdajine	7
4. Artel u kыgъna sədərtja we	9
5. Dərhəq yzъvtiye	11
6. Məçale artele	13
7. Təşkildarja xəbate, həqddajin u tərbət	15
8. Sərkari kыgъna şxyle artele	19





Qim. 10 k.



Գլուղատնտեսական արտելի որինակելի կանոնադրություն  
(քրգերեն լեզվով)  
Գլուղատ, Յերևան, 1935

Примерный устав сельскохозяйственной артели  
(на курдском языке)

Сельхозгиз, Эривань, 1935